

ИЛЬЯ ЧАБЫЛБАН – УУС-УРАН ТЫЛ МААСТАРА

И. Чабылбан Саха сирин бастакы көлүөнэ суруу ааччыларын айымныларыгар иитиллэн, кинилэри кытари тилэх баттаан, саха культурата сайдарыгар айымнылаахтык үлэлээбит суроюааччылартан биирдэстэрэ буолар.

Илья Дорофеевич Винокуров-Чабылбан от ыйын 31 күнүгээр 1914 сylлааха Нам улууңугар элбэх облоо баанынай көргөнгөр төрөөбүтэ. Кини күн сиригэр баара-суюба 38 эрэ сыл олорон ааспыта диэтэххэ, бу үгүс өрүттээх талааннаах суроюааччы балай да баай нэхилиэстибэни хаалларбыта. Ол курдук литератураба 30-с сylларга киирэн, саха норуотун культурата сайдарыгар улахан сырратын биэрбит кининэн буолар. Кинини, саха поэзиятын уус-уран форматыгар, ритмикатын сайыннарыыгга элбэх санганы киллэрбит поэтынан сыаналыллар. Ол курдук, Чабылбаны, ордук рифманы тupsаарлага, строка инигэр дорбооннор дьөрэлэшнилэрин санга көрүнгнэрин айбыт поэтынан билинэллэр. Ону “Хайыгар” уо.д.а. чулуу хонооннорун тууллара туу-нууллар. Ол туунан филологический наука доктора Н. Тобуроков бу курдук суроюар. “В 30-е годы значительный вклад в теорию и практику стихо-сложения внесли книги Чагылгана и П. Туласынова. Первый значительно обогатил культуру рифмы, показал, по существу неограниченные возможности якутского стиха”.

Рифма көмөтүнэн хоноон сыйтырхайар, ис хононо ордук чабылхайдык арыллар, өйдөнүмтүе уонна дъайар күүхэ ордук биллэр...

Холобур: *Биллин фашист баылыга*

Бини чаыл кууспутун,

Кыайысы сырдык дъаралыга

Бинигини кууспутун...

Манна – баылыга – дъаралыга, күүспутун – кууспутун диэн тыллар бэйэ-бэйэлэрин кытари рифмалаан, хоноон дъайар күүхэ сыйтырхайар, аабааччыны “кыайысы сырдык дъаралыгар” бигэ эрэннэрэр.

Чабылбан саха литературатыгар бастакынан санга роман, ода, конет, эльгия жанрдарын киллэрбитетин, 1939 с. Иван Арбита бэйэтин критический ыс-татыйатыгар бэлиэтээн тураг. Онтон, поэт (Чабылбан) сангаба дъаныардаах үлэтийн Арбита маннык образтаан суроюар.

“Поэзия санга, сибиенгэй формалар, санга нын малар киирэллэрин эбэрдэлээн тураммыт, бу санганы аяарга ким төхө күүстээбин ырытылаахха наада. Сахалыны поэзия туунан тыл көтөбөрбүтүгэр,

элбэхтэри дуу, абыйахтары дуу кытта Чабылбан көстө тураг. Бу поэт суроюуларын аахтажаа, кини хайдах эрэ адаардаах таас хайаны да-

байа сатыр курдук чувствоба киирэр”. Онтон этэр: “Чабылбан бэйэтин суроюар тематикатынан – баай уонна характерный поэт”. (И. Арбита “Эдэр басса-быык”, 1939 с. от ыйын 18 күнэ.) Бука, поэт бу новаторской үлэтийн сыаналаан, Күннүк Уурастырап бу курдук эттэбэ: “По своей культуре и оригинальности стиля, Чагылган стоит в ряду лучших поэтов Якутии”. (“СЯ” хан. 1944 с.)

Чабылбан араас өрүттээх талаан этэ: ол курдук, эпический улахан айымнылары: “Ньургустай Кюо”, “Өкулүүнэ”, хонооннан новеллалары: “Кыайы”, “Манчаары”, П. Ойуунуский нарын лирикатын үгэстэрин салбаан, истинг иэйии чувствотын үескэтэр хонооннору айан биирэммитэ. “Мичилийэ күлэ састьынг”, “Оо, алтаах айыы түүл дьоло”, “Добоччукаам, өйдүүгүөн” уо.д.а. Онтон норуотугар лирико-бытовой темаба суруллубут үгүс ырыалар автордарьнан киэнгник биллибитэ: “Дьокууский үрдүнэн”, “Эдэр саас ырыата” уо.д.а.

Поэт, аны бэртээхэй тылбаас маастара этэ. Кини, А.С. Пушкин “Моцарт уонна Сальери”, “Русалка”, Лермонтовтан “Бэс”, “Палестина лабаата”, Ш. Петефиттэн “Кылыс уонна кыыс”, француз символист поэттарыгар тийэ үлэлэрин тылбаас чыпчаалларын курдук сыаналылаахса сөп. Поэт, чинчи-йээчилэр этэллэринэн, сахалыны обо литературатын төрүттэспит поэттартан биирдэстэрэ буолар. Кини оболорго, эдэр ыччакка болбомтотун ууран, утүөкэннээх айымнылары суроюан хаалларбыта. Ол айымнылара, обону төрөөбүт төрүт тылын сүмэтигэр иитэн, төрөөбүт норуотун тылын баайын биллэрэргэ сүнгэн сүолталаахтар. Холобура, ылан көрүөбүн “Туллуктайын”. Кини архызыггар билигин да бэчээттэммэккэ сыйтар хонооннордоох, комедиялардаах, кэпсэннэрдээх, пьесалардаах.

Дьэ, ити курдук поэт кылгас олобор төрөөбүт норуотун культуратын иннингэр бэйэтин харыстаммакка үлэлээбите. Ол да иин, дэлэбэ да Баал Хабырыыс суроюу дуо: “Ильюша, еще раз говорю, пожалуйста, береги себя. Ведь Вы – одна яркая звезда на небосклоне нашей поэзии”, – диэн.

Л.М. САБАРАЙКИНА.

